

Setswana

Kgato

5

Mae a Soso a a timetseng



Lawrence Sizwe Buda



Mae a Soso a a timetseng

Setswana

Kgato 5

ISBN: 978-1-77981-346-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Lawrence Sizwe Buda

Moranolodi: Matlhodi Vilakazi

Motshwantshi: Jesse Pietersen

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



Mae a Soso a a timetseng



Lawrence Sizwe Buda

Soso e ne e le kgogo e ntle e khibidu, e e nnang mo polaseng.

Dikgogo mo polaseng di beela mae letsatsi le letsatsi.





Soso o beetse mae a mantle, a magolo thata.
O ne a le motlotlo ka mae a gawe. Fela mae
a - a similola go nyelela.

Soso o ne a utlwa botlhoko ka mae a a timetseng.

“Mae a me otlhe a timeletse kae?” a ipotsa.





Soso a tsaya tshwetso ya go iphitlha, go leba le go batlisisa gore go diragala eng ka mae a gagwe.

“Ke tla tshwara legodu la mae,” a akanya ka boena.

A bolelela bomogoloe ka leano la gagwe,
mme ba dumela go mo thusa.

“Gompieno fa letsatsi le wela, re tlaa ema go
leba gore ke mang yo o tsayang mae a me,”
ga rialo Soso.





Morago fa Sosos a fetsa go beela mae, a fofela fa godimo ga setlhare se se fa gaufi go leta.

Bo mogoloe le bona ba ya go iphitlha.

Dikgogo tsa leta ka tidimalo le boitshoko.

Soso a leba a ntse a letile mo setlhareng, a leta a ntse alebile.

Soso a bona Sibi ntša ya polase.

Sibi o ne a le montšha mo polaseng.

Sibi o ile a lebelela kwa le kwa go fitlhela a bona mae a ga Soso mo sekgweng.





Sibi a nkgelela mae a Soso.

A raga lee le le lengwe ka leroo la gagwe.

A bula molomo wa gagwe go le tsaya.

Ka ponyo ya leitlho ,Soso a tlhagelela. (a fofela fa fatshe.)

“Mae a me! Mae a me!” A korakoretsa ka bogale.

“O seke wa tsaya mae a me, Sibi.”


Bomogoloe ba tabogela kwa go Sibi. Dikgogo tsoatlhe tsa korakoreletsa kwa godimo. Tsa fofa di ntse di dikologa Sibi (di mo tlhasetse) go fitlhela a tshaba.





Go simolola ka lona letsatsi leo, Soso a beela
mae a gagwe ka kagisoa sa belaele sepe.

Sibi ga a ke a tlhola a tsaya mae gape.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyani wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuri Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di thagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweletswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

